

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Tshivenda

June 2020 Edition 1



**Matric
rewrite
exams
rescheduled**

Page 4



**Over-
crowding
to be
reduced**

Page 13

SASSA rolls out Social Relief of Distress Grants

APPLYING for the special R350 coronavirus relief grant will be easy and paperless.

More Matshediso

The Department of Social Development has relooked at and strengthened the criteria and payment methods for the COVID-19 Social Relief of Distress Grant.

Qualifying applicants of the new grant will receive R350 per month from May to October 2020.

The applicant should be a South African citizen, permanent resident or refugee registered on the Home Affairs system and living within the borders of the Republic of South Africa.

Department of Social Development Minister Lindiwe

Zulu says the full-scale implementation of the new grant is currently under way, following the successful pilot test of a contactless application system.

"We have set up a dedicated WhatsApp line, after having tested the concept through the Department of Health's WhatsApp platform," she says.

According to the department, 15 000 applications were loaded onto the system during the test phase and all qualifying applications were due to be paid by 15 May.

Minister Zulu says the department will remain vigilant and not tolerate any form of fraud and corruption.

"We have thus built in strong cyber security and monitoring

mechanisms in this regard. All instances of suspected fraud or corruption will be investigated thoroughly," she says. Appropriate action will be taken if misconduct is established.

How to apply

The special COVID-19 Social Relief of Distress Grant will be implemented in terms of the existing avenue provided for by the Social Relief for Distress channel, which is

Minister of Social Development Lindiwe Zulu says the department will not tolerate any form of corruption related to the COVID-19 Social Relief of Distress Grant.



• Cont page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



“ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI
SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON
MANDELA NA U FHAṬA AFRIKA TSHIPEMBE
LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHO THE.”

Mphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

**KHA VHA ITE URI VHUMATSHETO HAVHO VHU SHUME KHWINE
RI GUDA KHA VHO MADIBA**



Dimokirasi yashu i ḋo ri thusa u kunda ***COVID-19***

Ri dzulela u dzhiela
fhasi dimokirasi ya-
shu yo khwaṭhaho
nahone yavhuđi. Ngeno i
tshi tou vha yone tshithu
tsha ndeme kha nndwa ya-
shu khulwane ya u kunda
dwadze ḥa tshitzhili tsha *co-*
rongo

Ri na vhadzulapo vhane
vhunzhi havho vha didzhenisa
kha zwa polotiki kha lifhasi.
Khetho dza 2018 nga vha
Senthara ya Thodisiso ya Pew
dzo sumbedza uri vhathe
vha Afrika Tshipembe vho
diimisela u dzhia vhukando
ha zwa polotiki nga mafhungo
ane vha pfa a a ndeme, a ngaho
ndondolamutakalo, pfunzo,
mbofholowo ya u amba na
zwiito zwa vhuada.

Khetho dzo khwa^ñhiseda^ñ
vhunzhi ha zwine ra di^ñhva
nga ha ri^ñe vha^ñe. Ri di^ñhelwa
nga u ita nyambedzano dzo
khwa^ñhaho vhukuma na mu-
vhuso washu na nga tshashu ri
tshi khou sedza mafhungo a no
khou ambeswa nga tshifhinga
tshetsho. Ri na tshitshavha
tsha vhadzulapo vha dzhiaho
vhu^ñdfhinduleli ha u shuma
vho diimiselaho u tsireledza
pfanelo dzashu dla mutheo
na mbofholowo yashu .

Inwe ya tswikeloo dza dimo-kirasi yashu ndi ya uri vhatu vhothe vha Afrika Tshipembe vha tenda uri Ndayotewa i a vha tsireledza na zwauri khothe dzi tou vha mulamukanyi kwao a sa dzhii sia kha madzangalelo ayho.

Ndo ḍo humbula nga ha mafhuno haya zwenezwino musi ndo dalela Kapa Vhubvaḍuvha u ṭhaṭhuvha tshiimo tsha ndugelo tsha vundu kha tshitzhili
vna vna vna tsh khou dzifog
Vhařwe vho fhedza vho hum
selu murahu khumbelo dzavhu
nga murahu ha nyambedzan
na muvhuso.

Ndo vhudziswa nga rama-fhongo uri ndo vhilaedzwa naa vhela vhukando ha mulayo vhufhio na vhufhio vhu-dzhielwaho muyhuso, ri tea

u zwi ḥanganedza uri vhadzu-
lapo vha sa takadzwinga nyito
ifhio na ifhio ye muvhuso wa
nanga u shumisa yone vha
na pfanelo ya u ya khothe
dzashu u itela thuso ifhio na
ifhio ine vha i ḥoda. Izwi zwi
tou vha maitele kwao a dimo-
kirasi ya ndayotewa na maitele
a ḥanganedzeaho avhudzi kha
shango o thomiwaho nga
ndango ya mulavo.

Rina ndinganyiso dze ra vhea u khwañhisedza uri tshipiña tshiñwe na tshiñwe tsha vhusi tshi kone u imedzana na tsedzuluso dza ndayotewa. Hune ra wanala ri tshi khou shaedza, ri ño tea u ñetshedza vhuñdiphinduleli kha khothe, nahone nñtha ha zweñhe, kha vhadzulapo vhashu. Nga nnñdan ha khothe dzashu zwiimiswa zwashu zwa Ndima ya Vhuñtahe (Zwiimiswa zwi tikedzaho Dimokirasi) zwi hone u bveledza pfanelo dza vhadzulapo vhashu, sa zwine zwiimiswa zwo hweswaho maanda a vhulavhelesi nga kha mazhendedzi a vhukombe-tshedzi ha mulayo zwa ita.

Sa zwe nda vhudza ramafhengo, muthu muñwe na muñwe wa Afrika Tshipembe u na pfanelo ya u ya khothe nahone zwi ɖinga na nñe, sa Muphu-residennde, ndi nga si ime phanda ha muthu na muthihi ane a shumisa pfanelo iyo.

Ho vha na, nahone zwi *do* ya phanda u vha na tsatsaladzo yo vhifhaho nahone khulwane vhukuma ya tshivhalo tsha zwithu zwinzhi kha maitele ashu a u lwa na tshitzhili tsha *corona*, zwo bva kha nzudzanyo na *netshedzo* ya data, kha mvelelo dza ikonomi dza nyiledza u bva mahayani, na kha milayo. Sa muvhuso a ro ngo ita khuwelelo va uri tsatsa-

ladzo dzenedzo dzi thivhelwe
kana dzi fheliswe

Kha liñwe sia u sasaladzwa arali zwi tshi khou fhañta zwi a ri thusa na uri dowedza uri ri ye phanda nga vhuñali nga u ḥavhanya ri tshi khou disa phindulo ya nyimele dzatshanduko. Zwi khwañhisakhanedzano nga tshitshavha zwa ri fha roñe u pfesesa ho ḥandavhuwaho ha zwithu zwine zwa khou itea.

Ro dzulela u amba zwauri ri
ditika nga data ya vhukuma,
ya zwa ikonomi na ya saithi-
fiki musi zwi tshi ḏa kha u
dzhia tsheo na u sika milayo
malugana na phindulo yashu
kha tshitzhili tsha *corona*. Ho
sedzwa khonadzeo khulwanee
dzine dza vha hone kha nyime-
le hedzi dzi dziedzaho, ro la-
vhelela u ita vhukwamani na
nyambedzano. Ri ḥoda vhathu
vhoṭhe vha Afrika Tshipembe
vha tshi vha tshipiḍa tsha
vhuḍidini uhu ha lushaka.
Maipfi a vhadzulapo zwavho
a tea u dzulela u pfiwa kha
tshifhinga tsha ndeme tshi
fanaho na hetshi

Dwadze ja tshitzhili tsha corona na maga e ra a dzhia u lwi-sana nalo zwo pfisa vhuțungu vhukuma vhathu vhashu. Zwo vhanga u khakhisea ha zwithu na vhuleme vhuhulu. Naho ri tshi nga sumba mvelaphanda dze ra dzi ita u lengisa phirisoyairasi, vhuiwa vhu tshe kule. Mirwedzi na vhege dzi re phanda zwi do lemela nahone zwi do todja vhunzhi ha zwithu kha vhathu vhashu.

Dwadze ngauralo li do isaphanda na u vhea mutsikomuhulu kha tshitshavha tshashu na kha zwiimiswa zwashu. Naho ri tshi khou vula ikonominga zwiłuku, u kwamea khanvimele dza thundu dza yha-

thu hu ḋo vha huhulu. Arali
mafhungo aya ri tshe ro livhana
nao, khonadzeo ya khudano, u
shaya pfano na u sa fushea zwi
do dzula zwi hope

Musi ri tshi khou sumba ndila gabelo ili li ofhisaho, Ndayotewa yashu ndi nyendedzi yashu ya ndeme na tshitsire-ledzi tshashu tshi ḡhonifheaho vhukuma. Dimokirasi yashu yo khwathaho i ri ɻetshedza nungo na maanda ane ra a ṭoda u kunda khakhathi iyi i kondabo vhukuma

Musi muvhuso u tshi
dzhieila n̄ha uri vhunzhi ha
vhaiti vha khumbelo khothe
vha ḥuṭuwedzwa nga zwi
vhuedzaho vhatu vhoṭhe,
na zwenezwo ri tea u ḥalusa
uri tsheo dzo dzhiwaho nga
muvhuso dzi kwao nahone
dzo itelwa u bveledzisa, hu
si u vhaisa madzungalelo a
Maafrika Tshipembe.

Tsha ndemesa kha riñe ndi u dzulela u phulusa matshilo. Tsheo yashu iñwe na iñwe i langwa nga ḫodea ya u bveledzisa pfanelo dla vhutshilo na tshirunzi sa zwe zwa dzulisa zwene kha Ndayotewa yashu.

Ri ḋo isa phanda na u ḫanganedza mihumbulo yo fhambanaho – nangwe i thungo kha ya vhañwe malugana na phindulo yashu ya lushaka kha tshitzhili tsha corona. Mihumbulo yothe i ri thusa u shuma khwiñe nahone zwaybudi.

Ndowelo ya u shumisa mbofholowo dza vhuঁipfi, nyandano na u amba ndi tshikalo tsha mutakalo wavhuঁi wa dimokirasi yashu. Fhedzi zwi fhiraho izwo, pfanelo idzi ndi dza ndeme kha mvelaphanda ya nndwa yashu ya guঁe khatihi na lushaka lwashu ya u kunda tshitzhili tsha *corona*. 

Nyiledzo ya segerete i do phulusa matshilo



Pfuko/khentsa

vhulwadze ha mbilu na vhuomamiraðo (sitirouku)

phihamelos/asima

vhulwadze ha swigiri

Silusapho Nyanda

Vhadahi vhane vha kavhiwa nga corona virusi (COVID-19) vha kha khovhakhombo ya u lwadza zwi hulwane nga tsumbadwadze dzi re khombo.

COVID-19 ndi vairasi ya zwa kufemele. Zwo ralo, vhadahi vha na khonadzeo kavhili ya u lwadza zwi tsumbadwadze dzi re khombo u fhirisa vhathu vha songo vhuyaho vha daha, izwi zwo ambiwa nga Dokotela Vho Catherine Egbe, rasaintsi makone kha Yuniti ya Thodisiso ya zwa Zwikambi, Fola na Zwiñwe Zwidzidzivhadiya Khoro ya Thodisiso ya zwa Dzilafho ya Afrika Tshipembe.

Dokotela Vho Egbe vha ri u daha zwi ñivhelwa u vhanga vhunzhi ha malwadze a tshifhinga tshilapfu e a tuma-

nywa na tsumbadwadze dzi re khombo dza COVID-19.

Izwi zwi katela:

- Pfuko/khentsa
- vhulwadze ha mbilu na vhuomamiraðo (sitirouku)
- phihamelos/asima
- vhulwadze ha swigiri.

Vho amba uri: "Naho u daha zwi sa vhangi thwii vha mudahi a lovhe nga COVID-19, zwi nga ñi vhanga izwi nga iñwe ndila ngauri vhadahi zwi a vha lelutshela u vha na malwadze ane a ita vha muthu a lovhe nga vairasi iyí".

Ntha ha izwi, u daha segerete zwi tshinyadza murado wa muvhili muñwe na muñwe nahone kanzhi zwi fhungudza khonadzeo ya muvhili ya u lwa na malwadze.

Dokotela Vho Egbe vha ñalutshedza uri u daha folo zwi bveledza khemikhala dzi paðaho henehfa kha 7 000; nahone 250 ya khemikhala

idzi zwo khwañisedzwa uri dzi mulimo/phoizeni kha muvhili wa muthu. Kha khemikhala idzi dza 250, dza 69 dzi ñivhelwa u vhanga pfuko/khensa. Izwi zwi fhungudza mutakalo wa vhadahi khathihi na avho vha songo tsireledzeaho kha vhutsi vhune vha vhu hambela vhu tshi bva kha mudahi.

Vho amba uri avho vhane vha vha na Lufhiha (TB) na phihamelos/asima na vhone ndi vhulwadze vha re kha khovhakhombo khulwane zwi tshi ña kha u kavhiwa nga COVID-19.

"U swika zwino, hu na vhunzani vhu sumbedzaho uri avho vhane vha vha na phihamelos/asima vha kha khovhakhombo ya u vha na tsumbadwadze dzine dza vha khombo kana vha nga lovha arali vha kavhiwa nga COVID-19. A hu na ngudo dzo no anqadzwaho dzi sumbaho khovhakhombo

ya vhalwadze vha lufhiha (TB) fhedzi vha Dzangano la Mutakalo la Liphasi vho tsivhudza uri zwi a konadzea uri vhathu vha re na Lufhiha (TB) vha nga vha na mvelelo dza dzilafho dzi si dzavhuði arali vha kavhiwa nga COVID-19."

Vho amba uri tsheo ya u iledza thengiso ya segerete nga tshino tshifhinga tsha nyiledza u bva mahayani i khou itelwa u vhuedza vhathu.

Thengiso ya segerete

Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa mathomoni vho ñivhadza uri kha Levele ya Vhuña, u rengisa segerete zwi ño tendelwa, fhedzi muvhuso wa humisa tsheo iyo nga murahu ha musi Khoro ya Ndalo ya Corona vairasi ya Lushaka yo pfa mihibulo ya vhañvhi vha zwa dzilafho na vhashelamulenzhe vho fhambanaho.

Dokotela Vho Egbe vho amba uri nga nn ñha ha zwine u daha ha ita kha mutakalo, khonani dzi a sielana segerete zwine zwa nga isa kha u ñavhanyisa u pfukisela COVID-19 kha vhadzulapo.

Dokotela Vho Egbe vho amba uri: "Kha vha humbule zwaauri, vhathu vha humbelwa uri vha thivhele u fara mulomo, ninga na maño. Musi muthu a tshi khou daha, ha nga koni u tevhela maitele a tsiravhulwadze.

Kha shango ñine la vha na tshivhalo tshihulwane tsha vha re na HIV/AIDS, Lufhiha (TB), tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadiya, zwikambi na vhudakwa, vhukati ha zwiñwe, Dokotela Vho Egbe vha tenda zwaauri muvhuso wo dzhia tsheo dzo teaho.

Vho amba uri muvhuso u khou shumisa data ine wa vha nayo u dzhia maga a tsirakhombo u bvela phanda na u tsireledza Afrika Tshipembe kha u tshe-

nzhema zwithu zwo iteaho kha mashango a ngaho Italy.

Vho amba uri: "Vhathu vha tea u zwi humbula zwaauri; a si nyiledzo ya tshoþe."

Zwa zwino, Afrika Tshipembe li na tshivhalo tshi si gathi tsha zwithusedza u fema/dziventhileitha nahone arali tshivhalo tsha avho vha ñodaho dziventhileitha/zwi-thusedza u fema tsha gonya nga tshifhinga tsha dwadze, shango li ño ñiwana li dziedzini ya u kundelwa u thusa avho vha ñodaho thuso.

Vho amba uri: "Ri na tshivhalo tshiluku tsha zwithusedza u fema/dziventhileitha dzi paðaho 3000. Kha vha humbule arali avho vha miñwaha i re ntha ha 65 vhane vha daha, zwa itea uri vha ñode dziventhileitha. Ri ño tea u vha na zwithusedza u fema/dziventhileitha dzi paðaho 10 000 dza tshigwada tshenetsho fhedzi. Izwi ndi zwiñwe zwine muvhuso wa khou lingedza u zwi thivhela. Ri fhulufhela uri vhathu vha ño vhona izwi sa tshiitisi tsho teaho tsha u litsha u daha.

Muvhigo wo engedzwa nga sanews.gov.za

Who vha vha tshi zwi ñivha?

- Vha nga founela Khoro ya Lushaka I lwaho na Vhudahi kha 011 720 3145 uri i vha thuse vha litsha u daha.
- Dzangano la Pfuko/Khentsa la Afrika Tshipembe li tshimbida mbe-kanyamushumo kha inthanethe, ine ya ñetshedza thikhedzo na mafhungo kha vhadahi vhane vha tama u litsha u daha kha: <http://www.ekickbutt.org.za>.